









Compte-rendu










Je n'ai pas de fichier SQL :

 log_proxy_2019-01-03	08/01/2019 09:40	Document texte	19 Ko
 log_proxy_2019-01-04	08/01/2019 09:41	Document texte	8 Ko
 log_proxy_2019-01-05	08/01/2019 09:41	Document texte	12 Ko
 logReader	08/01/2019 00:27	Python File	1 Ko
 main	08/01/2019 00:27	Python File	1 Ko
 SQLGenerator	08/01/2019 09:44	Python File	3 Ko
 testEntree	08/01/2019 00:27	Document texte	1 Ko
 testSortie	08/01/2019 00:27	Document texte	1 Ko

Je lance donc mon programme avec les 3 fichiers de log :

```
python SQLGenerator.py log_proxy_2019-01-03.txt log_proxy_2019-01-04.txt log_proxy_2019-01-05.txt insert_proxy.sql
```

Le fichier SQL c'est généré :

 insert_proxy	08/01/2019 16:37	Fichier SQL	55 Ko
 log_proxy_2019-01-03	08/01/2019 09:40	Document texte	19 Ko
 log_proxy_2019-01-04	08/01/2019 09:41	Document texte	8 Ko
 log_proxy_2019-01-05	08/01/2019 09:41	Document texte	12 Ko
 logReader	08/01/2019 00:27	Python File	1 Ko
 main	08/01/2019 00:27	Python File	1 Ko
 SQLGenerator	08/01/2019 09:44	Python File	3 Ko
 testEntree	08/01/2019 00:27	Document texte	1 Ko
 testSortie	08/01/2019 00:27	Document texte	1 Ko